



DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.O.  
PODGORICA

"POSLOVNO LOGISTIČKI  
CENTAR MORAČA" AD

Broj 504  
Podgorica, 28.05.2025. god.

**"POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA" AD  
PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2024. GODINU**

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2024. GODINU**

**SADRŽAJ**

	<b>Strana</b>
<b>I      IZVJEŠTAJ REVIZORA</b>	<b>1 - 5</b>
<b>II     FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:</b>	
BILANS USPJEHA ZA 2024. GODINU	6 - 8
BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2024. GODINE	9 - 12
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	13
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE	14
<b>III    NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE</b>	<b>15 - 41</b>



Društvo za reviziju finansijskih iskaza d.o.o.  
Ul. Vasa Raičkovića br. 5, Podgorica  
Mob. tel. +382 67 802 881  
e-mail: eurorev@t-com.me

## IZVJEŠTAJ REVIZORA

Odboru direktora i vlasnicima "Poslovno logističkog centra Morača" ad, Podgorica

### Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja "Poslovno logističkog centra Morača" ad, Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2024. godine, bilans uspjeha, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za 2024. godinu, te napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji Društva u svim značajnim aspektima prikazuju fer i istinito finansijski položaj Društva na dan 31.12.2024. godine, njegovu finansijsku uspješnost te novčane tokove za godinu koja se završava na ovaj datum u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori.

### Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobniye opisane u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtjevima. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

### Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključna revizijska pitanja	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Adekvatno priznavanje, vrednovanje i objelodanjivanje prihoda od usluga izdavanja poslovnih prostora u zakup i drugih povezanih bilansnih pozicija</i>	
<p>Društvo ostvaruje poslovne prihode po osnovu izdavanja poslovnih prostora u zakup. Prihodi od usluga zakupa nastaju izdavanjem poslovnog i magacinskog prostora pravnim i fizičkim licima. Veliki broj kupaca ukazuje na mogući rizik neadekavatnog priznavanja prihoda i njihovog procjenjivanja. Istovremeno postoji visok rizik od zastare potraživanja.</p> <p>Utvrđili smo da je prihod od usluga izdavanja u zakup poslovnog prostora ključno pitanje revizije zbog njihovog značajnog iznosa, te rizika priznavanja i vrednovanja prihoda i sa njima povezanim potraživanjima.</p> <p>Objelodanjene informacije koje se odnose na priznavanje prihoda i sa njima povezanim potraživanjima izvršeno je u napomenama broj 4.2. i 13.2. u Napomenama uz finansijske izvještaje.</p>	<p>Naše revizijske procedure su uključivale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razumijevanje politika i procedura koje se primjenjuju na priznavanje prihoda kao i analizu i testiranje efikasnosti funkcioniranja internih kontrola koje se odnose na proces priznavanja prihoda i procjenu potraživanja;</li> <li>- Obavljanje analitičkih postupaka ključnih komponenti Društva, analizirajući aktuelne performanse sa istim performansama prethodne godine;</li> <li>- Obavaljanje cut-off procedura na uzorku transakcija prihoda na kraju godine kako bi se zaključilo da li je priznavanje obavljeno za odgovarajući vremenski period;</li> <li>- Testiranje na bazi uzorka ispostavljenih faktura i praćenje do njihove naplate, te adekvatnost obuhvatanja plaćanja;</li> <li>- Provjera na bazi uzorka uslova navedenih u fakturi;</li> <li>- Testiranje starosne strukture potraživanja i adekvatnost izvršenog otpisa i</li> <li>- Pregled objelodanjivanja u napomenama.</li> </ul> <p><b>Zaključak:</b></p> <p><i>Na osnovu izvršenih aktivnosti, nismo utvrđili materijalne greške za priznavanje i vredovanje prihoda i potraživanja.</i></p>

### Skretanje pažnje

Ovlašćeni procjenjivači su, u ranijem periodu, izvršili procjenu vrijednosti građevinskih objekata - poslovne zgrade i magacinskog prostora sa njihovom projekcijom na zemljištu (kao prizemne objekte), kako je upisano u Listu nepokretnosti, a ne prema stvarnom stanju. Od ukupno 24 objekta, samo je jedan razrađen po korisnoj površini, a i upravna zgrada spratnosti P+2 je prikazana kao prizemna. Zbog ovih razloga, katastarska evidencija ne odražava stvarno stanje.

## **Odgovornosti menadžmenta za finansijske izvještaje**

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s punim MSFI i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili grešaka. U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s nastavkom poslovanja i korištenjem računovodstvene osnove zasnovane na stalnosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Vlasnik je odgovoran za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

## **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili greške i izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRS uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usled prevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomске odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRS, koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog iskaza nastalog usled prevare je veći od rizika nastalog usled greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, falsifikovanje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- sagledavamo razumijevanje internih kontrol relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo adekvatnost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je izvršio menadžment.
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane menadžmenta i, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu

sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskem mišljenju na objelodanjivanje u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite. Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja.

Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorskem izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u veoma rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posledice saopštavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog saopštavanja.

#### **Izvještaj o ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima**

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, Društvo je obavezno da sastavi i objavi Izvještaj menadžmenta i Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, a Zakonom o reviziji je utvrđena obaveza eksternog revizora da izvještava revizorski odbor pravnog lica o ključnim pitanjima koja proizilaze iz revizije, a naročito o radu i propustima unutrašnje kontrole.

#### *Izvještaj menadžmenta*

Izvršili smo pregled Izvještaja menadžmenta. Menadžment Društva je odgovoran za pripremanje ovog izvještaja u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

Naša odgovornost je da ocijenimo da li je Izvještaj menadžmenta usklađen sa godišnjim finansijskim izvještajima za istu poslovnu godinu, da li postoje značajni pogrešni iskazi u tom izvještaju, te da li je izvještaj pripremljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Naše procedure u vezi Izvještaja menadžmenta bile su ograničene na procjenjivanje da li su finansijske informacije prikazane u tom izvještaju usklađene sa godišnjim finansijskim izvještajima i nisu uključivale pregled ostalih informacija uključenih u Izvještaj menadžmenta koje proizilaze iz nerevidiranih finansijskih ili drugih izvještaja.

Po našem mišljenju, finansijske informacije prikazane u Izvještaju menadžmenta, po svim materijalno značajnim aspektima usklađene su sa finansijskim izvještajima na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine.

Na osnovu razumijevanja i poznavanja poslovanja Društva i njegovog okruženja stečenih tokom naše revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni iskazi u Izvještaju menadžmenta.

Po našem mišljenju, Izvještaj menadžmenta je pripremljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

#### *Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja*

Izvršili smo pregled Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu ove izjave. Naša odgovornost je da izvršimo reviziju dijelova Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja iz člana 14., tač. 4 i 5 Zakona o računovodstvu.

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja uključuje informacije zahtijevane tačkama 4 i 5, člana 14. Zakona o računovodstvu.

Po našem mišljenju, informacije prikazane u navedenom dijelu Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja su u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa informacijama u Izvještaju menadžmenta.

#### *Izvještaj revizorskom odboru o ključnim pitanjima koja proizilaze iz revizije*

U skladu sa Zakonom o reviziji, naša odgovornost je da revizorski odbor Društva izvijestimo o ključnim pitanjima koja proizilaze iz revizije, a naročito o radu i propustima unutrašnje kontrole.

Podgorica, 20. maj 2025. godine.

**“EUROREV” DOO, Podgorica**



**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**  
**ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/**  
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

u EUR

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	<b>1. Prihodi od prodaje - neto prihod</b>	201	4	<b>169.561</b>	<b>169.107</b>
630 i 631	<b>2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>	202			
62	<b>3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</b>	203			
	<b>4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)</b>	204		<b>1.480.254</b>	<b>1.359.398</b>
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	6	1.475.937	1.357.741
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	5	4.317	1.657
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	<b>5. Troškovi poslovanja (209+210)</b>	208		<b>502.975</b>	<b>444.823</b>
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209	7	146.229	127.504
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	8	233.231	198.677
540	c) Amortizacija	210 a	9	123.515	118.642
	<b>6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)</b>	211	10	<b>321.550</b>	<b>312.162</b>
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		244.497	235.824
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		77.053	76.338
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		18.883	15.997
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		50.708	53.681
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		7.462	6.660
	<b>7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)</b>	217			<b>6.399</b>
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219			6.399
57, 591 i 592	<b>8. Ostali rashodi iz poslovanja</b>	220	11	<b>1.992</b>	<b>806</b>
	<b>I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)</b>	221		<b>823.298</b>	<b>764.315</b>
	<b>9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)</b>	222		<b>24.288</b>	<b>23.547</b>
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225	12	24.288	23.547

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora - strane 1 – 5.

	<b>10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)</b>	226		<b>110.783</b>	<b>77.614</b>
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228	13	110.783	77.614
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	<b>11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)</b>	230			
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	<b>12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)</b>	234	14	<b>(16.116)</b>	<b>(11.032)</b>
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			518
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236		16.116	11.550
	<b>13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)</b>	237		<b>1.324</b>	<b>5.462</b>
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			1.210
562, 563, 564 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepov. licima	240		1.324	4.252
	<b>II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)</b>	241		<b>117.631</b>	<b>84.667</b>
	<b>III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)</b>	242		<b>940.929</b>	<b>848.982</b>
690 – 590	<b>IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljen</b>	243			
	<b>V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)</b>	244		<b>940.929</b>	<b>848.982</b>
	<b>14. Poreski rashod perioda (246+247)</b>	245		<b>101.073</b>	<b>1.949</b>
721	1. Tekući porez na dobit	246		67.402	4.332
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		33.671	(2.383)
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)</b>	248	26	<b>839.856</b>	<b>847.033</b>

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora - strane 1 – 5.

	<b>VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)</b>	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	<b>VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/</b>	258			
	<b>VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)</b>	259			
	<b>IX. NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT (248+259)</b>	260		<b>839.856</b>	<b>847.033</b>
	<b>X. ZARADA PO AKCIJI</b>	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	<b>XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA</b>	264			
	<b>XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU</b>	265			

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Momčilo Jovićević

Balša Čavlović

U Podgorici

Dana 30.04.2025. godine

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
 Izvještaj revizora - strane 1 – 5.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**  
**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**  
na dan 31.12.2024. godine

u EUR

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napo-mena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
00	<b>A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL</b>	001				
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		<b>13.506.654</b>	<b>13.362.514</b>	
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		1.441	1.410	
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		1.441	1.410	
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	<b>II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)</b>	008	16	12.657.272	12.568.860	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		4.439.194	4.302.311	
023, 027(dio)	2. Postrojenja i oprema	010		169.991	120.951	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		8.034.783	8.132.294	
024	3.1. Investicione nekretnine	012		8.034.783	8.132.294	
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		13.304	13.304	
	<b>III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)</b>	016	15	847.941	792.244	
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		432.000	432.000	
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio), 039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio), 032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio), 034, 035, 036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022		397.907	345.209	
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		18.034	15.035	

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora - strane 1 – 5.

288	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	024		<b>29.215</b>	<b>786.024</b>	
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		<b>4.141.695</b>	<b>3.658.089</b>	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026	17	239.256	383.063	
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume)	027			1.807	
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029			142.000	
15	4. Dati avansi	030		239.256	239.256	
	<b>II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)</b>	031		273.174	213.482	
202, 203, 209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	18	110.562	76.736	
200, 209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		162.612	136.746	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	19	162.612	136.746	
	<b>III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)</b>	039	20	3.334.647	3.010.983	
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041		969.247	948.583	
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		2.365.400	2.062.400	
24	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043	21	294.618	50.561	
04	<b>V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO</b>	044				
28 osim 288	<b>E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	045	22	<b>15.250</b>	<b>14.774</b>	
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		<b>17.692.814</b>	<b>17.821.401</b>	
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101		<b>17.423.955</b>	<b>17.647.240</b>	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	24	14.188.282	14.188.282	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104	25	273.500	266.201	

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
 Izvještaj revizora – strane 1 – 5.

	<b>IV. REZERVE (106+107+108+109-110)</b>	105	23	<b>2.037.390</b>	<b>1.987.836</b>	
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr. saldo računa 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Positivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		2.037.562	1.988.008	
dugov. saldo računa 331, 332, 333, 334, 335 i 336	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110		172	172	
	<b>VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)</b>	111	26	<b>924.783</b>	<b>1.204.921</b>	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		84.927	7.968.629	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		839.856	847.033	
350	3. Gubitak ranijih godina	114			7.610.741	
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	<b>VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU</b>	116				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)</b>	117		<b>10.449</b>	<b>7.990</b>	
	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)</b>	118	27	10.449	7.990	
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		10.449	7.990	
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)</b>	122				
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124				
498	<b>C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	125				
495 (dio)	<b>D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	126				
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)</b>	127		<b>255.355</b>	<b>158.243</b>	
467	<b>I KRATKOROČNA REZERVISANJA</b>	128	28	40.806	31.785	

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora – strane 1 – 5.

	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		214.549	126.458	
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio), 426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422 dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131			50.873	
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		12.917	13.082	
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	29	36.689	30.774	
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		164.943	31.729	
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	31	63.499	7.239	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	30	34.042	20.158	
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		67.402	4.332	
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	<b>F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	143	32	<b>3.055</b>	<b>7.928</b>	
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)</b>	144		<b>17.692.814</b>	<b>17.821.401</b>	

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Momčilo Jovićević

Balša Čavlović

U Podgorici  
Dana 30.04.2025. godine

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora – strane 1 – 5.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**  
**ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Pozicija	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Ostali kapital (rn 309)	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Emisiona premija (rn 320)	Rezerve (rn 321, 322)	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Neraspoložena dobit (grupa 34)	Gubitak (grupa 35)	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)	
<b>1.</b>	<b>Stanje na dan 01.01.2023. godine</b>	<b>14.947.249</b>			<b>304.869</b>			<b>2.003.623</b>	<b>6.822.639</b>	<b>7.610.741</b>	<b>628.434</b>	<b>15.839.205</b>
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika							783.642				783.642
<b>3.</b>	<b>Korigovano početno stanje na dan 01.01.2023. godine (r.br. 1+2)</b>	<b>14.947.249</b>			<b>304.869</b>		<b>2.003.623</b>	<b>7.606.281</b>	<b>7.610.741</b>	<b>628.434</b>	<b>16.622.847</b>	
4.	Neto promjene u 2023. godini	(758.967)			(38.668)		(15.787)	1.209.382			320.148	<b>75.812</b>
<b>5.</b>	<b>Stanje na dan 31.12. 2023. godine (r.br. 3+4)</b>	<b>14.188.282</b>			<b>266.201</b>		<b>1.987.836</b>	<b>8.815.663</b>	<b>7.610.741</b>	<b>948.582</b>	<b>16.698.659</b>	
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika							(723.138)				(723.138)
<b>7.</b>	<b>Korigovano početno stanje na dan 01.01.2024. godine (r.br. 5+6)</b>	<b>14.188.282</b>			<b>266.201</b>		<b>1.987.836</b>	<b>8.092.525</b>	<b>7.610.741</b>	<b>948.582</b>	<b>15.975.521</b>	
8.	Neto promjene u 2024. godini				7.299		49.554	(7.167.742)	(7.610.741)	20.665	479.187	
<b>9.</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2024. godine (r.br. 7+8)</b>	<b>14.188.282</b>			<b>273.500</b>		<b>2.037.390</b>	<b>924.783</b>		<b>969.247</b>	<b>16.454.708</b>	

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza  
Momčilo Jovićević

Odgovorno lice  
Balša Čavlović

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora – strane 1 – 5.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**  
**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

u EUR

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	<b>1.954.461</b>	<b>1.824.056</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1.952.746	1.824.056
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1.715	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	<b>1.087.221</b>	<b>1.208.594</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	332.053	592.156
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	355.787	334.881
3. Plaćene kamate	308	847	1.528
4. Porez na dobitak	309	4.332	
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	394.202	280.029
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	<b>867.240</b>	<b>615.462</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	<b>109.095</b>	<b>23.547</b>
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sred.	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	84.807	
5. Primljene dividende	317	24.288	23.547
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	<b>72.882</b>	<b>12.344</b>
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sred	320	72.882	12.344
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	<b>36.213</b>	<b>11.203</b>
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	<b>170.000</b>	<b>350.873</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	170.000	350.873
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	<b>659.396</b>	<b>1.241.371</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	13.366	757.871
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	366.593	483.500
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	279.437	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(489.396)	(890.498)
<b>D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)</b>	333	<b>414.057</b>	<b>(263.833)</b>
<b>E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>	334	<b>450.561</b>	<b>714.394</b>
<b>F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	335		
<b>G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	336		
<b>H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)</b>	337	<b>864.618</b>	<b>450.561</b>

Gotovina na kraju perioda uključuje finansijske plasmane sa dospijećem do 31.03.2025. godine

Napomene na stranama 15 – 41 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Izvještaj revizora – strane 1 – 5.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje****Djelatnost i organizacija**

1. Tekstilna industrija “Titex”, Titograd sa neograničenom solidarnošću osnovana je 1978. godine integracijom preduzeća “Pamučni kombinat”, Titograd, (osnovano 1963. godine) i “Trikotaža”, Titograd (osnovano 1964. godine). Tekstilna industrija sa neograničenom solidarnošću – “Titex” n. Sol. O., registrovana je u Privrednom sudu u Titogradu pod registracionim brojem Fi. 43/78. U periodu od 1990. – 1995. godine Društvo je bilo u stečaju.

Nakon sprovedene vlasničke i statusne transformacije 1996. godine, Preduzeće se registruje kao Dioničarsko društvo tekstilna industrija “Titex”. Registracija je sprovedena u Privrednom sudu u Podgorici pod brojem Fi. 98/96. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 6/2002) Društvo je registrovano pod brojem 4-0000512/001, a osnovna djelatnost je bila proizvodnja prediva, tkanina pamučnog tipa i konfekcije.

TI “Titex” ad, Podgorica, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 11.07.2011. godine vrši promjenu naziva u “Poslovno logistički centar Morača” akcionarsko društvo, Podgorica (skraćeno “PLC Morača”). Akcijski kapital Društva određen je u vrijednosti od 17.853.056 EUR-a, odnosno 2.559.945 akcija nominalne vrijednosti od 6,974 EUR-a po akciji. Novo Društvo je registrovano pod brojem 4-0000512/022.

Sjedište Društva je u Podgorici, ul. 8. marta br. 55.

Organi upravljanja Društvom su:

- Skupština kao organ vlasnika (akcionara),
- Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja, koji broji 5 članova,
- Izvršni direktor kao poslovodni organ Društva, kojeg bira i razrešava Odbor direktora Društva na period od 4 godine,
- Revizorski odbor i
- Sekretar Društva, kojeg bira i razrešava Odbor direktora Društva na period od 4 godine. Izvršni direktor i sekretar Društva mogu biti isto lice.

Broj zaposlenih radnika na kraju 2024. godine je bio 14 (2023. godine 15 radnika).

Osnovna djelatnost “Poslovno logističkog centra Morača” ad, Podgorica je iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima, a pored osnovne djelatnosti, Društvo može da se bavi i drugim aktivnostima definisanim Statutom.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i računovodstveni metod****Izjava o usaglašenosti**

**2.1.** Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje Društva i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori.

**Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS**

**2.2.** Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI koji su bili u primjeni na dan 01.01.2013. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Crne Gore. Promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni Standardi i tumačenja, izdati nakon 01.01.2013. godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Crnoj Gori.

Prema Zakonu o računovodstvu Crne Gore pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglašio IASB i usvojio i objavio nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje.

U skladu sa Uredbom Vlade Crne Gore o povjeravanju poslova državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (Sl. list RCG, br. 44/2007 i Sl. list CG, br. 33/2010), Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je propisao da su u primjeni sledeći standardi:

Od 01.01.2009. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni računovodstveni standardi (MRS):

MRS - 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 i 41.

Od 01.01.2009. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvješavanja (MSFI):

MSFI - 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Od 01.01.2013. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvješavanja (MSFI):

MSFI - 10, 11, 12 i 13.

Od 01.01.2021. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvješavanja (MSFI):

MSFI - 14 i 16.

Od 01.01.2021. godine, u Crnoj Gori je preveden i u primjeni sledeći IFRIC:

IFRIC - 22.

Od 01.01.2024. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvješavanja (MSFI):

MSFI - 9 i 15.

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji Crne Gore i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC). Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore.

Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

**Korišćenje procjenjivanja**

**2.3.** Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva korišćenje najboljih mogućih procjena i prepostavki koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Ove procjene i prepostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe opreme i ostalih rezervisanja.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Koncept nastavka poslovanja**

**2.4.** Finansijski izvještaji sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomске politike neće imati značajan negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

**Osnovne računovodstvene politike**

**3.** Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2024. godinu su sledeće:

**Nematerijalna ulaganja**

**3.1.** Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez materijalnog obilježja. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podliježu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane MRS 38 Nematerijalna ulaganja, imaju korisni vijek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabavke je veća od 300 EUR-a. Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava uslove is stava 2 ovog člana priznaje se na teret rashoda perioda u kome je nastalo. Početno mjerjenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja.

Naknadno mjerjenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja Vrši se po troškovnom modelu iz MRS 38 Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja, umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvredenja.

Alternativni postupak nakon početnog priznavanja: Nakon početnog priznavanja, nematerijalno ulaganje iskazuje se po modelu revalorizacije iz MRS 38 Nematerijalna ulaganja, odnosno po poštеноj vrijednosti na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupnu naknadu amortizacije i ukupne naknadne gubitke zbog obezvredenja. Za potrebe revalorizacije, poštена vrijednost određuje se pozivanjem na aktivno tržište. Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazana vrijednost ne razlikuje značajno od vrijednosti koja bi se utvrdila procjenom na dan bilansa stanja. Značajnim odstupanjem iskazane vrijednosti nematerijalnog ulaganja od vrijednosti koja bi se utvrdila procjenom poštene vrijednosti smatra se odstupanje koje je veće od 5 %.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Procjenu poštene vrijednosti nematerijalnih ulaganja vrši ovlašćeni procjenjivač. Prilikom revalorizacije nematerijalnih ulaganja revalorizuju se sva nematerijalna ulaganja koja pripadaju istoj grupi. Revalorizaciona rezerva stvorena po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja prenosi se na neraspoređenu dobit najkasnije na dan otuđenja sredstva. U toku vijeka upotrebe sredstva, sa njegove revalorizacione rezerve prenosi se na neraspoređenu dobit ranijih godina iznos koji odgovara razlici između obračunate godišnje amortizacije i amortizacije koja bi bila obračunata da je za to sredstvo primijenjen troškovni model.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podliježu amortizaciji vrši se primjenom proporcionalnog metoda u roku od pet godina osim ulaganja čije je vrijeme otpisa propisano ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vijekom trajanja ne obračunava se amortizacija. Obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se od početka narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je nematerijalno ulaganje stavljen u upotrebu. Osnovicu za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrijednost ili cijena koštanja, odnosno poštena vrijednost umanjena za preostalu vrijednost. Nova procjena preostale vrijednosti vrši se na dan svake revalorizacije sredstava, korišćenjem cijena koje preovlađuju na taj dan.

Naknadni izdatak koji se odnosi na nematerijalno ulaganje nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrijednost nematerijalnog ulaganja ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vijek trajanja duži od godinu dana i ako je vrijednost naknadnog izdataka veća od 300 EUR-a. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava navedene uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kome je nastao. Za naknadni izdatak koji uvećava vrijednost nematerijalnog ulaganja koriguje se nabavna vrijednost.

Nematerijalna ulaganja koja su, prema MSFI 5 Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koja prestaju klasifikovana kao sredstva namijenjena prodaji na dan bilansa iskazuju se kao obrtna sredstva i procjenjuju se po nižoj vrijednosti između knjigovodstvene i fer (poštene) vrijednosti umanjene za troškove prodaje.

**Nekretnine, postrojenja i opreme**

**3.2.** Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podliježu amortizaciji materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove propisane MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, čiji korisni vijek trajanja je duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabavke je veća od 300 EUR-a.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Ukoliko materijalno sredstvo ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana priznaje se na teret rashoda perioda u kome je nastalo.

Početno mjerjenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju za priznanje kao osnovno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. U nabavnu vrijednost, odnosno cijenu koštanja nekretnina, postrojenja i opreme uključuju se i troškovi kamata koji su nastali po osnovu izgradnje ili nabavke tih sredstava ako su ispunjeni uslovi za primjenu dopuštenog alternativnog postupka iz MRS 23 Troškovi pozajmljivanja i člana 37. ovog Pravilnika.

Naknadno mjerjenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po troškovnom modelu iz MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja, umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvređenja.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po modelu revalorizacije, odnosno po poštenoj vrijednosti na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupnu naknadu amortizacije i ukupne naknadne gubitke zbog obezvređenja. Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazana vrijednost ne razlikuje značajno od vrijednosti koja bi se utvrdila da je primijenjen postupak iskazivanja po poštenoj vrijednosti na dan bilansa stanja. Značajnim odstupanjem iskazane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od vrijednosti koja bi se utvrdila procjenom poštene vrijednosti smatra se odstupanje koje je veće od 5 %. Procjenu poštene vrijednosti vrši ovlašćeni procjenjivač. Prilikom revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme revalorizuju se sve nekretnine, postrojenja i oprema koja pripadaju istoj grupi. Efekti revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme po poštenoj vrijednosti knjiže se srazmjerno i na nabavnoj i na ispravci vrijednosti (Alternativa: Efekti revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme po poštenoj vrijednosti knjiže se tako da se ispravka vrijednosti eliminiše, odnosno svede na nulu, i time se nabavna vrijednost svede na poštenu vrijednost). Revalorizaciona rezerva stvorena po osnovu revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme prenosi se na neraspoređenu dobit najkasnije na dan otuđenja sredstva. U toku vijeka upotrebe sredstva, sa njegove revalorizacione rezerve prenosi se na neraspoređenu dobit ranijih godina iznos koji odgovara razlici između obračunate godišnje amortizacije i amortizacije koja bi bila obračunata da je za to sredstvo primijenjen troškovni model.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primjenom proporcionalnog metoda. Prilikom obračuna amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koristiće se sljedeći vijek trajanja i stope amortizacije:

<i>Grupa osnovnih sredstava</i>	<i>Stopa amortizacije %</i>
Građevinski objekti	1,30 - 25,00
Kancelarijska oprema	2,22 - 12,50
Transportna sredstva	5,00

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se od početka narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je nekretnina, postrojenja i oprema stavljeno u upotrebu. Osnovicu za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrijednost ili cijena koštanja, odnosno poštена vrijednost umanjena za preostalu vrijednost. Preostala vrijednost se procjenjuje prema vrijednostima na dan nabavke. Procjenu preostale vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme vrši posebna komisija koju obrazuje Izvršni direktor preduzeća. Preostala vrijednost se utvrđuje i umanjuje osnovicu za obračun amortizacije u slučaju kada postoji jasna politika preduzeća da se sredstvo otudi prije isteka roka trajanja ili kada je vrijednost sredstva na kraju perioda korišćenja sredstva (vrijednost otpada) značajna.

Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretnine, postrojenja i opremu nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrijednost sredstva ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vijek trajanja duži od godinu dana i ako je vrijednost naknadnog izdataka veća od 300 EUR-a. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava navedene uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kome je nastao. Takođe, ako je naknadni izdatak nastao pretežno po osnovu rada, potrošnog materijala i sitnijih rezervnih djelova taj izdatak se iskazuje kao tekući trošak održavanja. Za naknadni izdatak koji uvećava vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme koriguje se nabavna vrijednost. Ako je vijek trajanja ugrađenog dijela, priznatog kao naknadni izdatak različit od vijeka trajanja sredstva u koje je ugrađen, onda se taj dio vodi kao posebno sredstvo i amortizuje u toku korisnog vijeka trajanja. Odstranjeni dio se rashoduje po procijenjenoj vrijednosti ako nije moguće utvrditi njegovu knjigovodstvenu vrijednost.

Nekretnine, postrojenja i oprema koja su, prema MSFI 5 Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koja prestaju, klasifikovana kao sredstva namijenjena prodaji na dan bilansa iskazuju se kao obrtna sredstva i procjenjuju se po nižoj vrijednosti između knjigovodstvene i fer (poštene) vrijednosti umanjene za troškove prodaje.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima radi obavljanja djelatnosti priznaju se i iskazuju se na posebnom računu kao osnovna sredstva pod uslovom da su ispunjeni uslovi za priznavanje iz stava 1 ovog člana. Amortizacija ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima vrši se na osnovu procijenjenog vijeka korišćenja koji je utvrđen ugovorom sa vlasnikom tih sredstava.

**Alat i sitan inventar**

**3.3.** Kao stalno sredstvo priznaju se i podliježu amortizaciji sredstva alata i sitnog inventara, čiji je korisni vijek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabavke veća od 300 EUR-a. Sredstva alata i sitnog inventara, za koje ovim pravilnikom nije propisana stopa amortizacije, iskazuju se kao oprema na posebnom analitičkom kontu. Ako je njihova pojedinačna nabavna vrijednost manja od 300 EUR-a otpisuju se po godišnjoj stopi od 50 %. Za ostala sredstva utvrđuje se stopa koja proističe iz procijenjenog vijeka upotrebe. Sredstva alata i inventara koja ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana iskazuju se kao obrtna sredstva (zalihe).

**Rezervni djelovi**

**3.4.** Kao stalno sredstvo priznaju se rezervni djelovi, čiji je korisni vijek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabavke veća od 300 EUR-a. Takvi rezervni djelovi po ugradnji uvećavaju knjigovodstvenu vrijednost sredstva u koje su ugrađeni. Sredstva alata i sitnog inventara, za koje ovim pravilnikom nije propisana stopa amortizacije, iskazuju kao oprema na posebnom analitičkom kontu. Rezervni djelovi koji ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prilikom ugradnje, iskazuju se kao obrtna sredstva (zalihe).

**Investicione nekretnine**

**3.5.** Investiciona nekretnina predužeća je nekretnina (zemljište ili zgrade - ili dio zgrade) koje se drže radi ostvarivanja zarade od izdavanja ili radi uvećanja kapitala, ili radi i jednog i drugog.

Početno mjerjenje investicione nekretnine prilikom sticanja (nabavke) vrši se po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nabavna vrijednost kupljene investicione nekretnine čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

## “POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA

### Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava uslove iz stava 3. ovog člana iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kom je nastao.

Nakon početnog priznavanja investiciona nekretnina se iskazuje po poštenoj (fer) vrijednosti. Poštena vrijednost investicione nekretnine je njena tržišna vrijednost. Procjenu poštene vrijednosti investicione nekretnine vrši ovlašćeni procjenitelj. Dobitak ili gubitak nastao po osnovu promjene fer vrijednosti investicione nekretnine priznaje se kao prihod ili rashod perioda u kojem je nastao. Nakon početnog priznavanja, naknadno mjerjenje investicione nekretnine vrši se po troškovnom modelu iz MRS 40 Investiciona nekretnina, odnosno po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja umanjenoj za ukupan iznos ispravki vrijednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki po osnovu obezvređenja

Amortizacija investicione nekretnine vrši se primjenom proporcionalnog metoda. Osnovicu za amortizaciju čini nabavna vrijednost ili cijena koštanja umanjena za preostalu vrijednost. Svođenje vrijednosti investicionih nekretnina vršiće se po proporcionalnom metodu obračuna amortizacije, gdje će se primjenjivati amortizaciona stopa 1,3 %, a preostala vrijednost iznosiće 10 % od nabavne vrijednosti. Investicione nekretnine otpisuju se po godišnjoj stopi od 1,3 % jer je procijenjeni korisni vijek upotrebe 77 godina.

### **Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koja prestaju**

**3.6.** Preduzeće priznaje i iskazuje stalno sredstvo (ili raspoloživu grupu) kao sredstvo namijenjeno prodaji, u skladu sa MSFI 5 Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koja prestaju, ako se njegova knjigovodstvena vrijednost može prvenstveno povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja. Da bi sredstvo bilo priznato kao stalno sredstvo namijenjeno prodaji, pored uslova iz stava 1 ovog člana koji proističe iz definicije tog sredstva, potrebno je da budu ispunjeni još i sledeći uslovi:

- sredstvo mora biti dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju,
- prodaja sredstva mora biti jako vjerovatna u roku od jedne godine od dana priznavanja kao sredstva namijenjenog prodaji. Ovaj uslov podrazumijeva da se sačini plan prodaje ili donese odluka o prodaji sredstva i da se započne sa traženjem kupaca (javna prodaja, neposredni pregovori sa potencijalnim kupcima...).

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Sredstvo koje je otpisano (amortizovano), odnosno sredstvo čija je neotpisana (sadašnja, odnosno knjigovodstvena) vrijednost beznačajna neće biti priznato kao sredstvo namijenjeno prodaji.

Stalno sredstvo koje je priznato kao stalno sredstvo namijenjeno prodaji mjeri se (iskazuje) po nižem iznosu od: knjigovodstvene vrijednosti i fer (poštene) vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Knjigovodstvena vrijednost je sadašnja vrijednost iskazana u poslovnim knjigama. Fer (poštena) vrijednost je iznos za koji sredstvo može da bude razmijenjeno, ili obaveza izmirena, tj. tržišna vrijednost na dan prodaje. Troškovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva i koji ne obuhvataju finansijske troškove i troškove poreza na prihod. Odmjeravaju se prema sadašnjoj visini, a ne prema visini koja se očekuje u momentu buduće prodaje.

**Dugoročni finansijski plasmani**

**3.7.** U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju. Takođe, u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti, hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća i ostali dugoročni plasmani. Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mijere po njihovoj nabavnoj vrijednosti, koja predstavlja poštenu vrijednost nadoknade koja je data za njih. Transakcioni troškovi uključuju se u početno mjerjenje svih finansijskih sredstava.

U posebnim finansijskim izvještajima matičnog preduzeća, ulaganja u zavisna preduzeća koja se obuhvataju u konsolidovanim finansijskim izvještajima iskazuju se po metodu nabavne vrijednosti ili u skladu sa MRS 39.

Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju drže se tokom neodređenog vremenskog perioda i mogu se prodati zbog potreba likvidnosti ili promjena u kamatnim stopama ili cijeni akcija. Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju se početno odmjeravaju po nabavnoj vrijednosti na dan trgovanja. U nabavnu vrijednost se uključuju transakcioni troškovi nabavke. Nakon početnog priznavanja, hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju se na dan bilansa stanja odmjeravaju po fer vrijednosti. Nerealizovani dobici i gubici koji proisteknu iz promjena u fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje su klasifikovane kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju iskazuju se u okviru kapitala. Fer vrijednost ulaganja se zasniva na važećim cijenama ponude. Kada se hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju otuđe, kumulirane korekcije

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

poštene vrijednosti priznate u okviru kapitala knjiže se u bilansu uspjeha kao dobici ili gubici od ulaganja u hartije od vrijednosti. Društvo na svaki datum bilansiranja procjenjuje da li postoji objektivan dokaz da je došlo do obezvređenja nekog finansijskog ulaganja. U tom slučaju kumulirani gubitak koji je bio priznat u okviru kapitala, knjiži se u okviru bilansa uspjeha, bez obzira što se dati finansijski plasman ne isknjižava iz bilansa stanja.

**Zalihe**

**3.8.** Zalihe su sredstva koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja, koja su u procesu proizvodnje a namijenjena su za prodaju ili u obliku materijala ili pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe obuhvataju osnovni i pomoćni materijal, koji će biti iskorišćen u procesu proizvodnje.

Zalihe materijala računovodstveno se obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe. Zalihe materijala koje se nabavljuju od dobavljača mjere se po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti ako je niža. Zalihe materijala koji je proizведен kao sopstveni učinak preduzeća mjere se po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj vrijednosti ako je niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača i zavisne troškove nabavke. Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cijenu, uvozne dažbine i druge poreze (osim onih koje preduzeće može naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je ulazni PDV koji se može odbiti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala. Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.

Procjenu neto prodajne vrijednosti materijala vrši posebna komisija koju obrazuje Izvršni direktor preduzeća.

Obračun izlaza zaliha materijala vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene. Utvrđivanje prosječne ponderisane cijene vrši se posle svakog novog ulaza materijala.

Zalihe robe mjere se po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti, ako je niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, uvozne dažbine i druge poreze (osim onih koje preduzeće može naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je ulazni PDV koji se može odbiti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala. Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Neto prodajna vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu vrijednost umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Procjenu neto prodajne vrijednosti robe vrši posebna komisija koju obrazuje Izvršni direktor preduzeća. Utvrđivanje neto prodajne vrijednosti vrši se za svaku stavku zaliha robe posebno.

Obračun izlaza zaliha robe vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene.

**Kratkoročna potraživanja i plasmani**

**3.9.** Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca po osnovu prodaje robe i usluga. Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospijeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.

Kratkoročna potraživanja od kupaca mjere se po vrijednosti iz originalne fakture. Indirektan otpis, odnosno ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda preko računa ispravke vrijednosti vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za naplatu prošlo najmanje 60 dana. Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrijednosti na predlog Komisije za popis donosi Odbor direktora preduzeća. Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda vrši se ukoliko je nenaplativost izvjesna i dokumentovana - preduzeće nije uspjelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode preduzeća. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog Komisije za popis donosi Odbor direktora preduzeća.

Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrijednost kojima se trguje iskazuju se po amortizovanoj vrijednosti, ne uzimajući u obzir namjeru preduzeća da ih drži do roka dospijeća. Ti plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospijeća. Hartije od vrijednosti kojima se trguje, odnosno koje su kupljene radi dalje prodaje iskazuju se po fer (tržišnoj) vrijednosti. Efekti promjene fer (tržišne) vrijednosti obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.

**Obaveze**

**3.10.** Obavezama se smatraju dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.

## **“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

### **Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja. Obaveza je svaka obaveza koja predstavlja ugovorenu obavezu:

- a) predaje gotovine ili drugog finansijskog sredstva drugom preduzeću, ili
- b) razmjene finansijskih instrumenata sa drugim preduzećem pod potencijalno nepovoljnim uslovima.

Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja. Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva za plaćanje u periodu kraćem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze.

Prilikom početnog priznavanja preduzeće mjeri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštenu vrijednost nadoknade koja je primljena za nju. Transakcioni troškovi se uključuju u početno mjerjenje svih finansijskih obaveza.

Nakon početnog priznavanja preduzeće mjeri sve finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti, osim obaveze koje se drže radi trgovanja i derivata koji predstavljaju obaveze koje mjeri po poštenoj vrijednosti. Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom procjenjuju se na dan sastavljanja finansijskih izvještaja po srednjem kursu strane valute na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao rashodi perioda. Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnjanja i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.

### **Dugoročna rezervisanja**

**3.11. Dugoročno rezervisanje priznaje se kada:**

- a) preduzeće ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja,
- b) je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza, i
- c) iznos obaveza može pouzdano da se procijeni.

Ukoliko nijesu ispunjeni ovi uslovi rezervisanje se ne priznaje. Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,

## “POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA

### Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak

rezervisanja za troškove restrukturiranja preduzeća, rezervisanja za penzije i ostala dugoročna rezervisanja za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih), nastalih kao rezultat prošlih događaja, za koje je vjerovatno da će izazvati odliv resursa koji sadrži ekonomске koristi, radi njihovog izmirenja i koji se mogu pouzdano procijeniti (npr. sporovi u toku), kao i rezervisanje za izdate garancije i druga jemstva. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike prate se po vrstama, a njihovo smanjenje, odnosno ukidanje vrši se u korist prihoda. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke. Mjerenje rezervisanja vrši se u iznosu koji je priznat kao rezervisanje i on predstavlja najbolju procjenu izdatka koji je potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja. Rezervisanja se ispituju na dan svakog bilansa stanja i koriguju tako da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Ako više nije vjerovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomске koristi biti potreban za izmirenje obaveze, rezervisanje se ukida. Tamo gdje je učinak vremenske vrijednosti novca značajan, iznos rezervisanja predstavlja sadašnju vrijednost izdataka za koje se očekuje da će biti potreban za izmirenje obaveze. Zbog vremenske vrijednosti novca, rezervisanja u vezi sa odlivima koji nastaju odmah posle dana bilansa stanja štetnija su od onih gdje odlivi gotovine u istom iznosu nastaju kasnije. Rezervisanja se, dakle, diskontuju, tamo gdje je učinak značajan. Diskontna stopa je stopa prije oporezivanja koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizika specifičnih za obavezu. Diskontna stopa ne odražava rizike za koje su procjene budućih tokova gotovine korigovane.

### **Prihodi i rashodi**

**3.12.** Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti preduzeća su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacije i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina, kao i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi nijesu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke (npr. one što proističu iz revalorizacije utrživih vrednosnih papira). Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode. Različite vrste sredstava mogu da budu primljene ili uvećane preko prihoda; primjeri uključuju gotovinu, potraživanja i robu i usluge koje su primljene u zamjenu za isporučene proizvode i usluge. Prihodi

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

mogu nastati iz izmirenja obaveza. Na primjer, preduzeće može da isporuči robu i pruži usluge radi izmirenja obaveza po osnovu otplate preostalog duga.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definicije rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nijesu po svojoj prirodi drugačiji od drugih rashoda. Gubici uključuju, na primjer, one koji su posledica katastrofa, kao što su požar i poplava, ali i one koji su proizašli iz prodaje dugoročnih sredstava. Definicija rashoda, takođe, uključuje nerealizovane gubitke, na primjer, one proizašle iz efekata porasta kurseva strane valute u vezi sa zaduživanjem preduzeća u toj valuti. Kada se gubici priznaju u bilansu uspjeha, prikazuju se posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno za donošenje ekonomskih odluka. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

**Kamata i drugi troškovi pozajmljivanja**

**3.12.1.** Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja u skladu sa MRS 23 Troškovi pozajmljivanja, priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali, osim u mjeri u kojoj su kapitalizovani. Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja direktno pripisani sticanju, izgradnji ili izradi sredstva koje se kvalificuje (sredstvo kojem je potreban značajan vremenski period da bi bilo spremno za upotrebu), kapitalizuju se kao dio nabavne vrijednosti ili cijene koštanja tog sredstva. Kapitalizacija kamate i drugih troškova pozajmljivanja vrši se u skladu sa MRS 23 Troškovi pozajmljivanja. Samo troškovi pozajmljivanja koji su nastali u periodu od početka ulaganja u sredstvo koje se kvalificuje do završetka svih aktivnosti potrebnih za njegovu upotrebu ili prodaju, mogu da se uključe u nabavnu vrijednost tog sredstva. Troškovi pozajmljivanja nastali prije i posle perioda kapitalizacije priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Naknadno ustanovljene greške**

**3.13.** Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina, odnosno nepokrivenog gubitka ranijih godina, na način utvrđen MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške. Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom iznosu sa ostalim greškama veća od 2 % ukupnih prihoda. Naknadno ustanovljene greške koje nijesu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u korist prihoda perioda u kome su identifikovane.

**Funkcionalna valuta i valuta prikazivanja**

**3.14.** Funkcionalna valuta i valuta prikazivanja preduzeća u skladu sa MRS 21 Efekti promjena devizni kurseva je Euro.

**Prihodi od prodaje**

**4.** Prihode od prodaje u iznosu od 169.561 EUR-o (2023. godine 169.107 EUR-a) čine prihodi od usluga carinskog skladištenja u iznosu od 160.668 EUR-a, računovodstvenih usluga - 6.500 EUR-a, prihodi od ostalih usluga - 1.644 EUR-a i prihodi od prodaje robe - 749 EUR-a.

**Ostali prihodi iz poslovanja**

**5.** Ostali prihodi iz poslovanja se odnose na:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Prihode od smanjenja obaveza	1.337	-
Ostale prihode	2.980	1.657
	<b>4.317</b>	<b>1.657</b>

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Ostali prihodi iz redovnog poslovanja**

6. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja u iznosu od 1.475.937 EUR-a (2023. godine 1.357.741 EUR-o) se odnose na prihode ostvarene po osnovu izdatih poslovnih prostora u zakup u iznosu od 1.359.275 EUR-a i prihode od refundacija vode i struje - 116.662 EUR-a.

**Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala**

7. Ove troškove u iznosu od 146.229 EUR-a (2023. godine 127.504 EUR-a) čine troškovi električne energije u iznosu od 121.048 EUR-a, troškovi goriva - 2.876 EUR-a, troškovi kancelarijskog, potrošnog i ostalog materijala, alata i inventara - 20.672 EUR-a i ostalo - 1.633 EUR-a.

**Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)**

8. Ostali troškovi poslovanja se sastoje iz:

	<b>2024. EUR</b>	<b>2023. EUR</b>
Troškova rezervisanja za naknade za bonusе	(40.806)	(31.785)
Troškova rezervisanja za otpremnine	(2.459)	(612)
Troškova PTT-a i transportnih usluga	(2.313)	(2.685)
Troškova održavanja sredstava	(23.700)	(6.618)
Troškova reprezentacije	(7.863)	(8.130)
Troškova platnog prometa	(683)	(805)
Troškova premija osiguranja	(12.032)	(11.582)
Troškova zaštite objekata	(31.500)	(27.600)
Troškova advokatskih usluga	(7.200)	(7.200)
Troškova usluga čišćenja	(13.619)	(12.511)
Troškova drugih neproizvodnih usluga	(10.491)	(24.577)
Troškova poreza na imovinu	(49.048)	(49.219)
Ostalih troškova poslovanja	(31.517)	(15.353)
	<b>(233.231)</b>	<b>(198.677)</b>

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Amortizacija**

9. Amortizaciju u iznosu od 123.515 EUR-a (2023. godine 118.642 EUR-a) čini amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 123.196 EUR-a i amortizacija nematerijalnih ulaganja - 319 EUR-a.

**Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi**

10. Pregled zarada je sledeći:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Troškovi neto zarada i naknada zarada	(198.712)	(180.424)
Troškovi naknada Odbora direktora	(30.600)	(30.600)
Troškovi naknada Revizorskog odbora	(3.600)	(3.600)
Troškovi privremenih i povremenih poslova	(9.585)	(21.200)
Ostali lični rashodi (pomoći i sl.)	(2.000)	-
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	(18.883)	(15.997)
Troškovi doprinosa za penzije	(50.708)	(53.681)
Troškovi doprinosa	(7.462)	(6.660)
	<b>(321.550)</b>	<b>(312.162)</b>

**Ostali rashodi iz poslovanja**

11. Ostali rashodi iz poslovanja iznose 1.992 EUR-a (2023. godine 806 EUR-a) i čine ih ostali prefakturisani rashodi u iznosu od 1.266 EUR-a i naknade štete - 726 EUR-a.

**Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica**

12. Ovi prihodi iznose 24.288 EUR-a (2023. godine 23.547 EUR-a) i čine ih prihodi od dividende “Jugopetrola” ad, Podgorica u iznosu od 20.082 EUR-a i “Crnogorskog telekoma” ad, Podgorica - 4.206 EUR-a.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica**

**13.** Ovi prihodi iznose 110.783 EUR-a (2023. godine 77.614 EUR-a) i odnose se na prihode od kamata na pozajmljena sredstva ZIF “Trend” ad, Podgorica u iznosu od 59.171 EUR-o i od “Trend Korala” ad, Sutomore - 51.612 EUR-a.

**Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine**

**14.** Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio finansijske imovine iznose 16.116 EUR-a (2023. godine 11.032 EUR-a) čini ih trošak otpisa potraživanja.

**Dugoročni finansijski plasmani**

**15.** Dugoročne finansijske plasmane čine:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ulaganja u “Vode Montenegro”, Podgorica	432.000	432.000
EI “Obod”, Cetinje	50.000	50.000
“Crnogorski Telekom”, Podgorica	89.161	74.122
“Jugopetrol”, Podgorica	258.099	220.440
Ulaganja u druga pravna lica	647	647
Premija osiguranja	18.034	15.035
	<b>847.941</b>	<b>792.244</b>

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva**

16. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva su prikazani kako slijedi:

	Zemljište	Građev. objekti EUR	Investici- one nekr. EUR	Oprema EUR	Alat i inventar EUR	Sredstva u pripremi EUR	Ukupno EUR
<b>Nabavna ili revalorizovana vr.</b>							
Stanje 1. januara 2024. godine		4.198.837	113.708	8.326.102	129.106	7.629	13.304 12.788.686
Prenos sa zaliha		-	142.000	-	-	-	142.000
Nabavka i aktiviranje		-	-	-	69.115	493	- 69.608
<b>Stanje 31. decembra 2024. god.</b>	<b>4.198.837</b>	<b>255.708</b>	<b>8.326.102</b>	<b>198.221</b>	<b>8.122</b>	<b>13.304</b>	<b>13.000.294</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>							
Stanje 1. januara 2024. godine		-	10.234	193.808	14.654	1.130	- 219.826
Obračunata amortizacija za 2024. godinu (Napomena 9)		-	5.117	97.511	19.149	1.419	- 123.196
<b>Stanje 31. decembra 2024. god.</b>	<b>-</b>	<b>15.351</b>	<b>291.319</b>	<b>33.803</b>	<b>2.549</b>	<b>-</b>	<b>343.022</b>
<b>Sadašnja vrijednost</b>							
<b>31. decembra 2024. godine</b>	<b>4.198.837</b>	<b>240.357</b>	<b>8.034.783</b>	<b>164.418</b>	<b>5.573</b>	<b>13.304</b>	<b>12.657.272</b>
<b>Sadašnja vrijednost</b>							
<b>31. decembra 2023. godine</b>	<b>4.198.837</b>	<b>103.474</b>	<b>8.132.294</b>	<b>114.452</b>	<b>6.499</b>	<b>13.304</b>	<b>12.568.860</b>

Radi obezbeđenja naplate overdraft kredita dobijenog od “Lovćen banke” ad, Podgorica izvršen je upis hipoteke na dijelu imovine Društva upisanom u Listu nepokretnosti 3 KO Podgorica III, poslovna zgrada, katastarska parcela broj 3574/1, površine 934 m<sup>2</sup>. Rješenjem Uprave za nekretnine broj 101-919/25-3002-up od 04.04.2025. godine izvršiće se brisanje ove hipoteke.

Ovlašćeni procjenjivači su, u ranijem periodu, izvršili procjenu vrijednosti objekata - poslovne zgrade i magacinskog prostora sa njihovom projekcijom na zemljištu (kao prizemne objekte), kako je upisano u Listu nepokretnosti, a ne prema stvarnom stanju. Od ukupno 24 objekta, samo je jedan razrađen po korisnoj površini, a i upravna zgrada spratnosti P+2 je prikazana kao prizemna. Zbog ovih razloga, katastarska evidencija ne odražava stvarno stanje.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Zalihe**

17. Zalihe sačinjavaju:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materijal	-	1.807
Poslovni prostori	-	142.000
Roba	15.936	15.936
Ispravka vrijednosti robe	(15.936)	(15.936)
Dati avansi - “QBIK” doo, Podgorica	239.256	239.256
	<b>239.256</b>	<b>383.063</b>

Odlukom Izvršnog direktora, zbog nemogućnosti prodaje, poslovni prostori su prenešeni na poziciju građevinskih objekata i koristiće se u svrhu obavljanja djelatnosti Društva.

**Potraživanja od kupaca**

18. Potraživanja od kupaca se odnose na:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Kupce u zemlji	204.050	166.831
Kumuliranu ispravku vrijednosti	(93.488)	(90.095)
	<b>110.562</b>	<b>76.736</b>

Potraživanja od kupaca se odnose na potraživanja od: “Galenike Crna Gora”, Podgorica u iznosu od 55.973 EUR-a, “Tehnoklime”, Podgorica - 17.464 EUR-a, “Tradeing Booma”, Podgorica - 9.929 EUR-a, “ETG Grupa”, Podgorica - 12.545 EUR-o, “SI-ING”, Podgorica - 10.831 EUR-a, “Distance inc”, Podgorica - 11.056 EUR-a, “QBIK”, Podgorica - 28.766 EUR-a i ostalih kupaca - 57.486 EUR-a.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Ostala nepomenuta potraživanja**

**19.** Ostala nepomenuta potraživanja se odnose na:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Potraživanja od zaposlenih	40	150
Potraživanje za kamate - ZIF “Trend”, Podgorica	59.170	84.807
Potraživanje za kamate - “Trend Korali”, Sutomore	103.402	51.789
	<b>162.612</b>	<b>136.746</b>

Potraživanja za kamate su obezbijeđena zalogom na imovini - zemljištu ZIF “Trend”, Podgorica u Ulcinju vrijednosti 8.933.990 EUR-a.

**Kratkoročni finansijski plasmani**

**20.** Kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 3.334.647 EUR-a (2023. godine 3.010.983 EUR-a) se odnose na date pozajmice u iznosu od 2.365.400 EUR-a i otkupljenih 138.980 sopstvenih akcija u iznosu od 969.247 EUR-a.

Dati zajmovi su prikazani u sledećoj tabeli:

	<b>Kamatna stopa</b>	<b>Datum dopijeća</b>	<b>2024.</b>
	<b>% god.</b>		<b>EUR 000</b>
ZIF “Trend” ad, Podgorica	4,87	31.12.2025.	1.215.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	01.10.2025.	250.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	07.12.2025.	25.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	23.02.2025.	200.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	30.01.2025.	200.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	05.07.2025.	100.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	14.08.2025.	72.400
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	30.01.2025.	50.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	26.03.2025.	120.000
HTP “Trend Korali” ad, Sutomore Bar	4,87	06.06.2025.	130.000
Vuković Mina		27.06.2025.	3.000
			<b>2.365.400</b>

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Zajmovi su obezbijeđeni zalogom na imovini - zemljištu ZIF “Trend”, Podgorica u Ulcinju vrijednosti 9.366.975 EUR-a.

**Gotovina na računima i u blagajni**

**21.** Gotovinu sačinjavaju:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	EUR	EUR
Žiro račun	294.033	47.883
Blagajna	585	877
Izdvojena novčana sredstva za trgovinu akcijama	-	1.801
	<b>294.618</b>	<b>50.561</b>

Društvo poslovanje obavlja preko “Crnogorske komercijalne banke” ad, Podgorica, “Lovćen banke” ad, Podgorica i “Erste banke” ad, Podgorica.

**Aktivna vremenska razgraničenja**

**22.** Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 15.250 EUR-a (2023. godine 14.774 EUR-a) odnose se na porez na dodatu vrijednost koji je sadržan u fakturama izdatim utuženim kupcima i kupcima koji su u stečaju u iznosu od 13.891 EUR-o, unaprijed plaćenu premiju osiguranja - 863 EUR-a i unaprijed obračunat prihod - 496 EUR-a.

**Rezerve**

**23.** Rezerve na dan 31.12.2024. godine iznose 2.037.390 EUR-a (2023. godine 1.987.836 EUR-a) i odnose se na revalorizacione rezerve nastale procjenom vrijednosti zemljišta u iznosu od 1.095.724 EUR-a, objekata u iznosu od 633.555 EUR-a, stanova u iznosu od 130.421 EUR-a, postrojenja i opreme u iznosu od 24.700 EUR-a, alata u iznosu od 572 EUR-a i nerealizovane dobitke nastale usklađivanjem tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti u iznosu od 152.590 EUR-a.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Nerealizovani gubici nastali usklađivanjem tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti na dan 31.12.2024. godine iznose 172 EUR-a.

Revalorizacione rezerve su smanjene za 3.144 EUR-a za više obračunatu amortizaciju nakon procjene u odnosu na period prije procjene i povećane za 52.698 EUR-o zbog povećanja tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti.

**Osnovni kapital**

**24.** Ukupni upisani kapital “Poslovno logističkog centra Morača” ad, Podgorica iznosi 14.188.282 EUR-a (2023. godine 14.188.282 EUR-a), odnosno 2.034.454 obične akcije čija nominalna vrijednost iznosi 6,9740 EUR-a po akciji.

Vlasnička struktura kapitala prema izvodu CKDD na dan 31.12.2024. godine prikazana je sledećom tabelom:

<b>Vlasnici akcija kapitala</b>	<b>Stanje jedinstvenog spiska akcionara</b>		
	<b>Vrijednost</b> <b>EUR</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>Učešće</b> <b>%</b>
ZIF “Trend”	9.518.854	1.364.906	67,0895
Fizička lica	2.072.966	297.242	14,6104
“Poslovno logistički centar Morača”	969.247	138.980	6,8313
OIF “Trend”	741.008	106.253	5,2227
“Zetagradnja”	380.097	54.502	2,6790
Ostali povjerioci	275.891	39.560	1,9445
“PG Projecting”	174.350	25.000	1,2288
“Remedia”	44.787	6.422	0,3157
CK - Zbirni kastodi račun 1	11.082	1.589	0,0781
<b>Ukupno:</b>	<b>14.188.282</b>	<b>2.034.454</b>	<b>100,0000</b>

Promjene na kapitalu prikazane su u Iskazu o promjenama na kapitalu.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Emisiona premija**

**25.** Emisiona premija na dan 31.12.2024. godine iznosi 273.500 EUR-a (2023. godine 266.201 EUR-o) i nastala je kao rezultat svodenja 138.980 otkupljenih sopstvenih akcija na nominalnu vrijednost. Otkupljene sopstvene akcije iznose 969.247 EUR-a.

**Neraspoređeni dobitak ili gubitak**

**26.** Poslovnu 2024. godinu “Poslovno logistički centar Morača” ad, Podgorica je završio sa dobitkom u iznosu od 839.856 EUR-a (2023. godine 847.033 EUR-a).

Odlukom Skupštine akcionara, broj 03-66, od 28.06.2024. godine iz neraspoređene dobiti je pokriven gubitak u iznosu od 7.610.741 EUR-o.

Odlukom Skupštine akcionara, broj 03-67, od 28.06.2024. godine obračunata je dividenda akcionarima u bruto iznosu od 400.000 EUR-a.

Neraspoređena dobit ranijih godina je smanjena po osnovu obračuna odloženog poreza za iznos od 723.138 EUR-a i povećana za više obračunatu amortizaciju nakon procjene u odnosu na period prije procjene - 3.144 EUR-a.

Ukupna neraspoređena dobit iznosi 924.783 EUR-a.

**Dugoročna rezervisanja**

**27.** Dugoročna rezervisanja u iznosu od 10.449 EUR-a (2023. godine 7.990 EUR-a) odnose se na rezervisanje za naknade po osnovu otpremnina.

**Kratkoročna rezervisanja**

**28.** Kratkoročna rezervisanja u iznosu od 40.806 EUR-a (2023. godine 31.785 EUR-a) čine rezervisanja za naknade po osnovu bonusa za Izvršnog direktora.

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Obaveze prema dobavljačima**

**29.** Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 36.689 EUR-a (2023. godine 30.774 EUR-a) se odnose na: EPCG - FC Snabdijevanje, Podgorica u iznosu od 25.751 EUR-o, “BMP gradnju”, Podgorica - 4.282 EUR-a, “Security guard”, Podgorica - 4.356 EUR-a i ostale dobavljače u iznosu od 2.300 EUR-a.

**Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda**

**30.** Ove obaveze na dan 31.12.2024. godine iznose 34.042 EUR-a (2023. godine 20.158 EUR-a) i čine ih obaveze za PDV u iznosu od 15.030 EUR-a, obaveze za porez i pritez na dividendu - 12.290 EUR-a, obavezu za članski doprinos TO - 5.040 EUR-a i obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada - 1.682 EUR-a.

**Ostale kratkoročne obaveze**

**31.** Ostale kratkoročne obaveze odnose se na:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	EUR	EUR
Obaveze za neto zarade	5	5
Obaveze za poreze na zarade	1.453	1.378
Obaveze za doprinose na zarade	2.781	5.367
Obaveze dividendu	58.960	-
Obaveze za ugovor o djelu	300	-
Obaveze za kamatu na kredit	-	489
	<b>63.499</b>	<b>7.239</b>

**“POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA” AD, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Pasivna vremenska razgraničenja**

**32.** Pasivna vremenska razgraničenja čine na:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	EUR	EUR
Obračunati prihodi budućeg perioda	3.055	5.407
Obračunati i nefakturisani troškovi tekućeg perioda	-	2.521
	<b>3.055</b>	<b>7.928</b>

**Sudski sporovi**

**33.** Prema izjavi Rukovodstva, protiv Društva se vode dva sudska spora:

- po tužbi “Akril plasta” - stečajna masa radi naknade štete u iznosu od 15.000 EUR-a i kamatom od juna 2006. godine. Prvostepena i drugostepena presuda su u korist Društva. Po mišljenju advokata, spor će biti okončan u korist tuženog sa velikim stepenom vjerovatnoće i
- po tužbama “Elektroprivrede Crne gore” radi naplate 1.390 EUR-a i 1.948 EUR-a. Sudbina sporova je neizvjesna.